



World PT Day 2026



PAGMINUS SA PAGLINGKOD UG PAGKANUNAY SA PAGLIHOK!

Magsugod og **sayo**
Pagpuyo nga **aktibo**
Pagpadayon nga
aktibo alang sa **kinabuhi**



Sa bisan unsang edad, ang
pagka-aktibo makapaayo sa
kahimsog, makahatag ug
abilidad sa pagbuhat sa mga
buluhaton nga mag-inusa,
ug makapahapsay sa
kalidad sa kinabuhi.



Ang physical therapist
makahatag ug tambag kung
unsaon pag-ehersisyo nga
luwas ug maabot ang
girekomendang lebel
sa kalihokan.



World
Physiotherapy

#WorldPTDay
Ika-8 sa Setyembre
www.world.physio/wptday